


ASTUCE SIMPLE pour que ton PC soit BEAUCOUP MOINS LENT

Cliquez sur les touches **Windows + R**



Une fenêtre va s'ouvrir dans le coin en bas à gauche :

Dans 'ouvrir' tapez « **%temp%** » puis **OK**



Là va apparaître tous les fichiers qui ralentissent votre PC


Nom	Modifié le	Type	Taille
{B3100E8B-970F-4B96-A827-F71372E...}	08/01/2025 23:02	Dossier de fichiers	
Diagnostics	08/01/2025 23:02	Dossier de fichiers	
SmartScreen	08/01/2025 23:02	Dossier de fichiers	
SoftwareUpdate_Temp	08/01/2025 23:07	Dossier de fichiers	
TeamViewer	08/01/2025 23:01	Dossier de fichiers	
{9691994A-E876-4CA5-8392-C9F87B...}	08/01/2025 23:02	Fichier DAT	0 Ko
~DF915B03F009A33303.TMP	08/01/2025 23:12	Fichier TMP	1 Ko
28e36e5e-29ea-4aff-9036-d1d3aaf9cb...	08/01/2025 18:45	Fichier TMP	198 Ko
36d92338-6ead-4db6-9710-c9cd9bcf2...	08/01/2025 18:45	Fichier TMP	7 296 Ko
47f54057-4d9f-4c57-ad75-e45474777...	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	208 Ko
412e090c-6b4d-47ec-98d4-0b628c6a...	08/01/2025 18:45	Fichier TMP	369 Ko
909a883a-0bfe-4091-a9f9-57095847c...	08/01/2025 18:47	Fichier TMP	99 Ko
697374a1-e166-4e08-b98a-b69f21f31...	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	208 Ko
APPX.0sppm20v5vu7c43j6fw9rc2xd.tmp	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	2 Ko
APPX.6w70muyuy5eg2q86puheq92ah...	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	2 Ko
APPX.hob117pl3mg7u2r4on5ver48g.t...	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	26 Ko
APPX.u8zhlr0zouvh0nedlbze57r6b.tmp	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	26 Ko
c7098468-79c4-409f-8787-7e732332...	08/01/2025 23:08	Fichier TMP	0 Ko
ca4e14ee-98e2-4607-9bb4-ac9decba1...	08/01/2025 23:03	Fichier TMP	0 Ko

Ensuite tapez en même temps les touches **'Ctrl' + A** pour tout sélectionner

Nom	Modifié le	Type	Taille
{B3100E8B-970F-4B96-A827-F71372E...}	08/01/2025 23:02	Dossier de fichiers	
Diagnostics	08/01/2025 23:02	Dossier de fichiers	
SmartScreen	08/01/2025 23:02	Dossier de fichiers	
SoftwareUpdate_Temp	08/01/2025 23:07	Dossier de fichiers	
TeamViewer	08/01/2025 23:01	Dossier de fichiers	
{9691994A-E876-4CA5-8392-C9F87B...}	08/01/2025 23:02	Fichier DAT	0 Ko
28e36e5e-29ea-4aff-9036-d1d3aaf9cb...	08/01/2025 18:45	Fichier TMP	198 Ko
36d92338-6ead-4db6-9710-c9cd9bcf2...	08/01/2025 18:45	Fichier TMP	7 296 Ko
47f54057-4d9f-4c57-ad75-e45474777...	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	208 Ko
412e090c-6b4d-47ec-98d4-0b628c6a...	08/01/2025 18:45	Fichier TMP	369 Ko
909a883a-0bfe-4091-a9f9-57095847c...	08/01/2025 18:47	Fichier TMP	99 Ko
697374a1-e166-4e08-b98a-b69f21f31...	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	208 Ko
APPX.0sppm20v5vu7c43j6fw9rc2xd.tmp	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	2 Ko
APPX.6w70muyuy5eg2q86puheq92ah...	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	2 Ko
APPX.hob117pl3mg7u2r4on5ver48g.t...	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	26 Ko
APPX.u8zhlr0zouvh0nedlbze57r6b.tmp	08/01/2025 18:44	Fichier TMP	26 Ko
~DF5877C78E821EB7F2.TMP	08/01/2025 23:22	Fichier TMP	1 Ko

Il vous reste à cliquer sur ‘Supprimer’ pour tout enlever.

(sous Windows11, comme ci-dessous, sinon, je pense en faisant un clic droit et validez ‘supprimer’, ou dans les deux cas sur la touche ‘Suppr’)



Seuls les fichiers en cours d'utilisation ne pourront être supprimés, dans ce cas cliquez sur ‘Annuler’

